

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Africa											
*Algeria, Sétif	1.4	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.8	60	68
*Algeria, Batna	0.8	0.1	0.1	-	0.2	-	0.1	0.1	-	32	60
*Kenya, Nairobi	0.9	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.1	-	58	87
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
*South Africa, Eastern Cape	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	2	3
*Uganda, Kyadondo County	0.3	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.2	14	52
*Zimbabwe, Harare: African	0.6	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	13	38
Central and South America											
Argentina, Chaco	1.7	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	68	92
Argentina, Entre Ríos Province	1.8	0.2	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	74	97
Argentina, Córdoba	2.9	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.1	0.4	0.6	170	224
Argentina, Mendoza	2.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	-	0.1	0.2	181	261
Argentina, Tierra del Fuego	0.7	-	-	0.3	-	-	-	-	-	4	5
Brazil, Aracaju	2.3	0.2	0.2	-	0.1	-	-	0.2	-	39	67
Brazil, Curitiba	3.3	0.3	0.1	0.4	0.2	-	0.0	0.2	0.2	162	209
Brazil, Florianópolis	3.7	0.3	0.4	0.3	-	-	0.3	0.1	-	30	40
*Brazil, Goiânia	4.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	158	186
Brazil, Jaú	0.7	0.2	0.4	0.6	0.4	-	-	-	-	8	16
Brazil, Poços de Caldas	2.7	0.3	-	0.4	0.3	0.2	-	-	-	14	17
*Chile, Region of Antofagasta	1.0	0.1	0.2	-	0.4	-	-	-	-	14	22
Chile, Bío Bío Province	1.4	0.1	-	0.3	0.3	-	0.3	0.1	-	24	42
Chile, Concepción	1.7	0.3	0.2	0.1	0.4	-	-	0.1	-	42	66
*Chile, Valdivia	1.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.1	23	43
Colombia, Cali	2.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.1	215	254
Colombia, Bucaramanga	2.2	0.3	0.1	-	0.2	0.1	-	0.2	0.1	77	105
*Colombia, Manizales	1.6	0.4	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	25	30
Colombia, Pasto	1.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	-	-	-	26	34
Costa Rica	1.6	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	-	0.0	0.2	246	320
Ecuador, Cuenca	2.2	0.1	-	-	0.6	-	-	0.1	0.1	34	47
Ecuador, Guayaquil	2.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	168	227
*Ecuador, Loja	0.8	0.7	-	-	-	-	-	0.4	-	5	12
*Ecuador, Manabí	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	0.0	-	36	62
Ecuador, Quito	2.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.0	-	0.1	0.1	160	198
*France, Martinique	2.3	0.1	0.1	0.1	0.3	-	-	0.3	0.2	40	45
*French Guiana	1.2	0.4	0.1	0.3	-	-	0.2	0.2	0.2	13	25
*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.8	0.2	-	0.1	0.1	0.3	-	-	0.1	17	18
*Peru, Lima	1.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	377	618
USA, Puerto Rico	2.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	377	436
Uruguay	2.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	-	383	592
North America											
*Canada, Alberta	4.0	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	586	690
Canada, British Columbia	3.4	0.9	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	788	907
Canada, Manitoba	2.9	0.9	0.1	0.0	0.2	0.1	-	0.1	0.0	160	217
*Canada, New Brunswick	3.8	0.3	0.2	0.2	0.3	-	-	-	-	130	165
*Canada, Newfoundland and Labrador	5.3	0.4	0.3	0.1	0.3	-	-	0.2	0.1	121	137
*Canada, Northwest Territories	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	1	2
*Canada, Nova Scotia	4.1	0.9	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	185	223
*Canada, Nunavut	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	1	1
*Canada, Ontario	3.0	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	2043	2805
*Canada, Prince Edward Island	3.7	0.5	0.7	-	0.3	-	-	-	-	23	31
Canada, Saskatchewan	4.0	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	180	198
*Canada, Yukon	2.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6	6
USA	4.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	50491	58262
USA: White	4.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	45224	52054
USA: Black	2.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3414	4038
USA, NPCR	3.9	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	47893	55266
USA, NPCR: White	4.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	42823	49292
USA, NPCR: Black	2.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3352	3966
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	2.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	1254	1437
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	1.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	198	238
USA, SEER (18 registries)	3.9	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	13463	15491
*USA, SEER (18 registries): White	4.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	11729	13448
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	4.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	10051	11551
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	2.9	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1678	1897
*USA, SEER (18 registries): Black	2.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	860	1031
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	1.9	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	715	822
USA, SEER (9 registries)	4.0	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	4729	5403
*USA, SEER (9 registries): White	4.4	0.7	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	4089	4658
*USA, SEER (9 registries): Black	2.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	294	336
USA, Alabama	4.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	845	962
USA, Alabama: White	4.9	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	738	836
USA, Alabama: Black	2.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-	0.1	-	103	122
USA, Alaska	4.5	0.6	0.4	0.1	0.3	-	-	0.2	0.1	126	152
USA, Alaska: Alaska Natives	2.8	-	0.8	-	-	-	-	-	0.3	12	14
USA, Arizona	3.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1014	1209
USA, Arizona: White	3.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	946	1125
USA, Arizona: Black	2.2	0.5	-	-	0.3	-	-	-	0.1	24	31
USA, Arizona: American Indian	2.0	0.1	0.7	0.4	0.1	-	-	-	-	27	32
USA, Arkansas	3.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	440	540
USA, Arkansas: White	3.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	405	496
USA, Arkansas: Black	1.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	-	0.1	34	42

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
North America (contd)											
USA, California	3.7	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	5493	6234
USA, California: White	4.1	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	4751	5378
USA, California: Black	2.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	225	267
USA, California: American Indian	1.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	25	26
USA, California, Los Angeles County	3.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1225	1377
*USA, California, Los Angeles County: White	3.6	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1035	1157
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	4.7	0.6	0.3	0.1	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	644	725
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	2.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	391	432
*USA, California, Los Angeles County: Black	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	82	98
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	1.7	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	37	39
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	1.4	0.2	0.2	0.1	-	-	-	0.2	-	18	22
*USA, California, Los Angeles County: Korean	1.4	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	10	11
USA, California, San Francisco Bay Area	3.7	0.6	0.3	<i>0.1</i>	0.2	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	689	773
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	4.6	0.7	0.2	0.0	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	547	608
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	5.1	0.9	0.3	0.0	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	459	509
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	3.2	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	88	99
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	1.8	<i>0.3</i>	<i>0.6</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	30	35
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	1.6	0.5	0.1	0.2	0.2	-	-	0.1	-	38	44
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	1.5	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.4</i>	-	20	23
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	1.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	4	5
USA, Colorado	3.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	797	928
USA, Colorado: White	3.9	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	763	888
USA, Colorado: Black	1.6	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.2</i>	-	-	-	-	12	15
USA, Connecticut	4.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	663	752
*USA, Connecticut: White	4.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	619	699
*USA, Connecticut: Black	2.0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	-	<i>0.1</i>	-	27	32
USA, Delaware	4.0	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	-	0.1	-	146	171
USA, Delaware: White	4.2	<i>0.4</i>	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	0.3	-	-	0.2	-	123	145
USA, Delaware: Black	3.5	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	22	25
USA, Florida	3.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	3276	3760
USA, Florida: White	4.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	0.1	2934	3362
USA, Florida: Black	2.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	274	321
USA, Georgia	3.8	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	0.0	1389	1628
USA, Georgia: White	4.4	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1150	1328
USA, Georgia: Black	2.2	<i>0.1</i>	0.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	204	261
USA, Georgia, Atlanta	3.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	439	493
*USA, Georgia, Atlanta: White	4.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	323	361
*USA, Georgia, Atlanta: Black	2.2	<i>0.1</i>	0.3	0.1	0.1	0.1	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	91	106
USA, Idaho	4.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	279	323
USA, Illinois	4.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	<i>0.0</i>	2066	2304
USA, Illinois: White	4.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	<i>0.0</i>	1822	2042
USA, Illinois: Black	2.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	174	190
USA, Indiana	4.2	0.7	0.3	0.2	0.4	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1146	1326
USA, Indiana: White	4.4	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1076	1239
USA, Indiana: Black	2.7	<i>0.4</i>	0.2	0.1	0.2	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	56	70
USA, Iowa	4.7	0.6	0.2	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	577	678
USA, Kentucky	4.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	764	947
USA, Louisiana	3.7	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	624	729
USA, Louisiana: White	4.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	494	578
USA, Louisiana: Black	2.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	120	141
USA, Louisiana, New Orleans	3.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.2	-	105	125
*USA, Louisiana, New Orleans: White	3.7	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	-	0.2	-	74	87
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	2.8	0.2	-	0.1	0.1	-	<i>0.1</i>	-	-	29	36
USA, Maine	4.8	1.0	0.3	0.0	0.3	0.3	<i>0.0</i>	0.1	-	293	334
USA, Maryland	3.9	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	-	0.1	<i>0.0</i>	902	1025
USA, Maryland: White	4.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	-	0.1	<i>0.0</i>	704	800
USA, Maryland: Black	3.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	-	-	<i>0.0</i>	164	185
USA, Massachusetts	4.1	0.7	0.2	0.3	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1155	1268
USA, Massachusetts: White	4.3	0.8	0.3	0.3	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1084	1190
USA, Massachusetts: Black	1.9	0.5	0.1	0.1	0.1	0.4	-	<i>0.1</i>	-	40	45
USA, Michigan	4.1	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1761	2026
USA, Michigan: White	4.4	0.8	0.2	0.1	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1590	1824
USA, Michigan: Black	2.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	-	<i>0.1</i>	-	138	158
USA, Michigan, Detroit	4.0	0.8	0.3	0.1	0.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	673	737
*USA, Michigan, Detroit: White	4.3	0.9	0.4	0.1	0.4	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	547	598
*USA, Michigan, Detroit: Black	2.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	-	103	113
USA, Minnesota	4.8	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1033	1072
USA, Mississippi	3.7	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	433	513
USA, Missouri	4.0	0.8	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1028	1169
USA, Missouri: White	4.2	0.9	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	956	1090
USA, Missouri: Black	2.2	<i>0.4</i>	0.2	0.1	0.3	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	59	65
USA, Montana	4.9	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2	-	<i>0.1</i>	-	205	229
USA, Nebraska	4.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	324	371
USA, Nebraska: White	4.3	0.7	0.2	0.2	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.0</i>	312	355
USA, Nebraska: Black	1.6	-	0.4	0.4	-	-	<i>0.4</i>	-	-	7	9
USA, Nevada	3.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	367	435
USA, Nevada: White	3.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	330	389
USA, Nevada: Black	2.2	0.2	0.2	0.3	-	0.2	-	-	-	19	23
USA, New Hampshire	4.5	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	264	303
USA, New Jersey	4.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1583	1805
USA, New Jersey: White	4.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	1383	1573
USA, New Jersey: Black	2.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	-	0.2	-	110	128
USA, New Mexico	3.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	285	324
*USA, New Mexico: White	3.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.1	0.1	264	300
*USA, New Mexico: Hispanic White	2.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	82	93
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	3.9	0.7	0.2	0.0	0.5	-	-	0.1	0.1	182	207

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
North America (contd)											
USA, New York State	4.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3129	3599
USA, New York State: White	4.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	2657	3053
USA, New York State: Black	2.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	281	335
USA, North Carolina	4.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1559	1781
USA, North Carolina: White	4.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1344	1537
USA, North Carolina: Black	2.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	184	208
USA, North Dakota	3.7	0.4	0.2	0.0	0.4	0.1	-	0.1	0.1	109	121
USA, Ohio	3.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1855	2284
USA, Ohio: White	4.0	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1725	2108
USA, Ohio: Black	2.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	-	0.0	-	99	139
USA, Oklahoma	3.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	525	652
USA, Oklahoma: White	3.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	465	580
USA, Oklahoma: Black	2.4	-	0.1	-	0.4	0.1	-	-	-	23	27
USA, Oregon	4.6	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	752	861
USA, Oregon: White	4.8	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	-	717	821
USA, Oregon: Black	1.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	4	5
USA, Pennsylvania	4.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	-	2345	2702
USA, Pennsylvania: White	4.5	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	-	2166	2477
USA, Pennsylvania: Black	2.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	-	0.1	-	137	166
USA, Rhode Island	4.0	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.0	173	186
USA, Rhode Island: White	4.4	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	-	0.0	171	184
USA, Rhode Island: Black	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
USA, South Carolina	3.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	743	872
USA, South Carolina: White	4.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	636	736
USA, South Carolina: Black	2.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	-	101	125
USA, South Dakota	4.2	0.8	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-	143	166
USA, Tennessee	4.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	-	0.1	0.0	1066	1218
USA, Tennessee: White	4.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.1	-	0.1	0.0	977	1112
USA, Tennessee: Black	2.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	-	0.0	0.1	82	96
USA, Texas	3.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	3547	4236
USA, Texas: White	3.8	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	3182	3806
USA, Texas: Black	2.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.0	273	319
USA, Utah	4.0	0.8	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	-	422	491
USA, Vermont	5.0	1.1	0.3	-	0.5	-	-	0.1	-	147	159
USA, Virginia	3.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.1	-	1207	1399
USA, Virginia: White	4.1	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	-	0.1	-	1040	1198
USA, Virginia: Black	2.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	121	143
USA, Washington State	4.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	-	1227	1431
USA, Washington, Seattle	4.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	-	832	983
USA, West Virginia	4.2	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	351	387
USA, Wisconsin	4.7	0.6	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	1094	1247
USA, Wisconsin: White	4.8	0.6	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	1027	1167
USA, Wisconsin: Black	2.6	0.6	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	33	36
USA, Wyoming	3.6	0.6	0.6	0.1	0.4	-	-	0.2	-	96	117
Asia											
Bahrain: Bahraini	1.8	0.3	-	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.1	33	48
Brunei Darussalam	1.9	-	-	0.3	-	0.4	-	0.2	-	12	14
China, Anshan City	1.0	0.1	0.1	0.5	-	0.1	-	0.2	0.3	117	218
China, Beijing	1.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.1	-	637	902
China, Benxi	0.2	0.2	-	0.8	-	-	-	0.0	0.8	46	72
China, Cixian County	0.2	0.2	0.1	1.2	0.0	0.0	0.1	0.2	-	32	38
China, Guangzhou	1.0	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	317	431
China, Guanyun	0.2	0.0	-	0.4	0.0	-	-	0.1	0.9	50	155
China, Haimen County	0.3	0.1	0.0	1.0	0.2	0.1	-	0.1	0.3	71	142
China, Hangzhou City	0.3	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	505	906
China, Harbin City, Nangang District	0.4	0.1	0.0	0.4	-	0.0	-	0.1	0.4	49	99
China, Hefei	0.8	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	-	0.2	0.2	81	163
China, Hengdong	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.4	25	60
China, Hong Kong	1.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	-	504	574
*China, Huaiyin District, Huai'an	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.9	26	76
China, Jiangmen	0.6	-	0.2	0.6	0.1	0.2	-	0.5	-	26	42
China, Jianhu County	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.4	10	55
China, Jiashan County	0.5	-	0.1	1.0	0.2	-	-	0.2	-	28	64
China, Jiaxing City	0.6	0.1	-	0.4	-	-	-	0.2	1.1	46	119
China, Lianyungang	0.3	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	-	0.4	0.6	55	102
China, Linzhou County	0.2	0.1	0.1	0.8	-	-	-	0.1	-	36	202
China, Liuzhou	0.9	0.1	-	0.5	-	0.0	-	0.1	-	40	87
China, Maanshan	0.4	0.2	0.0	1.0	-	0.1	-	0.2	-	38	60
China, Qidong County	0.1	-	-	0.4	-	-	-	0.1	0.7	51	203
China, Shanghai City	0.6	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.5	0.2	537	992
China, Shenyang	0.3	0.0	-	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	164	327
*China, Shexian County	1.1	0.4	-	0.7	0.3	0.3	-	-	0.5	37	55
China, Sheyang	-	-	-	-	0.1	-	-	-	1.3	43	177
China, Tongling City	0.5	0.1	0.1	1.9	-	0.1	-	0.1	-	39	69
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	519	820
China, Wuxi	0.3	0.2	-	0.5	-	-	0.0	0.6	-	77	210
China, Xianju	0.4	-	-	0.6	0.2	-	-	-	0.2	12	28
China, Xiping	0.6	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.3	0.1	19	62
China, Yanshi	0.6	-	-	1.7	-	-	-	0.2	0.1	28	51
China, Yanting County	0.4	-	0.1	1.7	-	-	0.7	-	-	51	91
China, Yueyanglou	0.8	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	15	37
China, Zhongshan City	0.8	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	-	0.2	0.1	49	63
China, Zhuhai	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	-	0.0	-	20	66

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Asia (contd)											
*India, Ahmedabad	1.0	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	36	38
*India, Bangalore	1.9	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	567	620
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	-	-	14	19
*India, Bhopal	1.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	95	105
*India, Cachar	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	-	-	<i>0.1</i>	-	12	16
*India, Chennai	1.2	0.1	<i>0.1</i>	0.2	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	0.1	226	313
*India, Dindigul, Ambilikkai	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	0.3	<i>0.1</i>	60	80
*India, Kamrup Urban District	1.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	44	62
*India, Kollam	1.3	0.1	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	133	211
*India, Mizoram	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	-	<i>0.1</i>	5	28
*India, Mumbai	1.5	0.5	0.1	0.4	0.1	0.2	-	0.2	0.1	987	1021
*India, Poona	1.8	0.2	<i>0.1</i>	0.4	0.1	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	256	282
*India, Sikkim State	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	8	35
*India, Tripura	0.4	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	31	43
*India, Trivandrum	1.3	0.3	<i>0.3</i>	0.6	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	85	107
*India, Wardha	0.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	27	34
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	2.5	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	-	0.4	<i>0.1</i>	113	179
Israel	3.6	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.1</i>	1049	1249
*Israel: Jews	3.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.1</i>	864	1039
*Israel: Non-Jews, Arab	3.0	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	130	155
*Israel: Non-Jews, Other	4.2	1.2	<i>0.7</i>	<i>0.4</i>	<i>0.6</i>	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	-	-	55	55
Japan, Aichi Prefecture	1.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.2	<i>0.0</i>	593	683
Japan, Fukui Prefecture	1.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	68	100
Japan, Hiroshima Prefecture	1.2	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	215	259
Japan, Miyagi Prefecture	1.5	0.3	<i>0.1</i>	0.2	-	<i>0.1</i>	-	0.3	<i>0.0</i>	118	141
Japan, Nagasaki Prefecture	1.5	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	141	160
Japan, Niigata Prefecture	1.2	0.3	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	177	213
Japan, Osaka Prefecture	1.5	0.2	0.2	0.1	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	676	872
Japan, Tochigi Prefecture	1.4	0.3	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	174	200
Japan, Yamagata Prefecture	1.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	0.4	<i>0.0</i>	99	121
*Jordan: Jordanians	2.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	425	481
Republic of Korea	1.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	3236	4459
Republic of Korea, Busan	1.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.0</i>	214	342
Republic of Korea, Daegu	1.3	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.1</i>	159	223
Republic of Korea, Daejeon	1.3	0.3	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	96	132
Republic of Korea, Gwangju	1.3	0.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	94	113
Republic of Korea, Incheon	1.5	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.0</i>	191	246
Republic of Korea, Jeju	1.2	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	32	47
Republic of Korea, Seoul	1.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.0</i>	684	893
Republic of Korea, Ulsan	1.0	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	57	90
Kuwait	1.4	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	145	160
Kuwait: Kuwaitis	2.3	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	58	65
Kuwait: Non-Kuwaitis	1.0	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.4	-	-	-	-	87	95
*Malaysia, Penang	1.0	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.5	0.2	-	0.2	-	47	57
*Malaysia, Penang: Chinese	0.9	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	19	27
*Malaysia, Penang: Malay	1.1	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	0.7	0.2	-	0.2	-	24	26
*Malaysia, Penang: Indian	0.8	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	4	4
*Philippines, Manila	0.5	0.1	<i>0.0</i>	0.3	0.2	0.2	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	199	303
*Philippines, Rizal	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-	<i>0.0</i>	0.2	237	341
Qatar: Qatari	3.5	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-	-	14	14
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	1.6	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	250	274
Thailand, Bangkok	1.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.2	-	183	316
Thailand, Chiang Mai	1.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	72	119
Thailand, Chonburi	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	32	50
Thailand, Khon Kaen	0.7	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	56	85
Thailand, Lampang	1.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	0.3	-	-	<i>0.1</i>	-	29	52
*Thailand, Lopburi Province	0.5	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	16	45
Thailand, Songkhla	1.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	0.1	0.0	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	59	81
Turkey, Antalya	3.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	247	288
Turkey, Bursa	3.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	-	<i>0.1</i>	0.2	290	333
Turkey, Edirne	2.1	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.5	-	-	<i>0.2</i>	-	42	59
Turkey, Erzurum	2.8	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	0.1	0.2	-	0.3	0.2	44	62
Turkey, Eskisehir	3.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	<i>0.1</i>	1.0	119	126
Turkey, Izmir	3.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	-	0.2	0.1	540	643
Turkey, Samsun	3.1	0.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	157	163
Turkey, Trabzon	3.1	<i>0.4</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	0.1	0.2	<i>0.1</i>	0.3	0.2	102	116
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.6	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	93	210
Europe											
Austria	3.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1370	1693
Austria, Carinthia	4.8	<i>0.6</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	123	129
Austria, Tyrol	3.5	0.8	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	125	137
Austria, Vorarlberg	3.1	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.2</i>	-	-	-	-	47	50
*Belarus	3.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	0.3	1210	1353
*Belgium	4.2	0.7	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	2157	2283
Bulgaria	3.8	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	1209	1720
Croatia	3.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	671	1294
Cyprus	3.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.4	0.2	-	0.2	-	115	137
Czech Republic	3.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	1689	2265
Denmark	4.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	0.3	1152	1353
Estonia	3.0	0.6	0.3	-	0.4	0.1	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	177	245

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Europe (contd)											
*France, Bas-Rhin	2.6	1.1	0.2	0.6	0.6	0.1	-	0.1	-	147	165
*France, Calvados	3.5	0.5	0.5	0.3	0.4	-	-	-	-	115	156
*France, Doubs	3.6	1.3	0.3	0.3	0.8	0.1	0.1	-	0.2	116	133
*France, Gironde	4.7	0.7	0.4	0.1	0.3	0.1	-	0.1	-	301	327
*France, Haut-Rhin	3.2	1.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.3	-	151	161
*France, Hérault	3.3	1.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	197	240
*France, Isère	3.7	1.0	0.4	0.3	0.3	0.1	-	0.1	-	234	270
*France, Lille-Métropole	3.3	1.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	-	118	139
*France, Limousin	2.6	1.1	-	-	0.7	-	-	0.3	-	47	65
*France, Loire-Atlantique	3.6	1.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-	242	279
*France, Manche	3.1	1.3	0.3	0.8	0.5	-	0.1	0.1	-	82	108
*France, Somme	3.0	1.0	0.1	0.1	0.4	-	-	0.0	-	86	112
*France, Tarn	3.6	1.2	0.1	0.0	0.6	0.2	-	-	-	84	97
*France, Territoire de Belfort	3.8	1.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	27	29
*France, Vendée	3.0	1.1	0.3	0.4	0.2	-	-	-	-	113	127
Germany, Bavaria	4.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	2398	2891
Germany, Bremen	4.7	0.4	0.3	-	0.2	0.2	-	0.0	0.2	144	163
Germany, Hamburg	4.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	343	391
Germany, Lower Saxony	3.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	-	1336	1865
Germany, Munich	4.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	966	1095
*Germany, North Rhine-Westphalia	3.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	2808	4460
Germany, Rhineland-Palatinate	2.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.1	548	810
Germany, Saarland	3.5	0.3	0.4	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	180	209
*Germany, Schleswig-Holstein	4.6	0.5	0.2	0.1	0.4	0.1	-	0.2	0.0	638	785
Iceland	3.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	-	-	-	50	54
Ireland	4.1	1.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	799	977
*Italy, Aosta Valley	3.9	-	-	-	0.7	-	-	0.5	-	18	40
Italy, Barletta	3.3	0.5	0.3	0.2	0.5	-	-	0.2	-	47	69
Italy, Bergamo	3.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	-	0.1	-	155	231
Italy, Biella	2.8	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	24	43
Italy, Caserta	2.8	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	-	0.2	-	69	101
Italy, Catania, Messina, and Enna	2.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	-	216	404
Italy, Como	4.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	-	0.2	-	105	132
Italy, Cremona	3.0	0.2	0.6	0.3	0.3	-	-	0.1	-	37	60
Italy, Ferrara	2.7	0.6	0.6	0.2	-	-	-	-	-	56	81
Italy, Florence and Prato	3.2	0.2	0.3	0.6	0.3	0.1	-	0.2	0.0	124	214
Italy, Friuli-Venezia Giulia	4.4	0.2	0.3	0.1	0.6	-	-	0.2	0.1	137	223
Italy, Latina	3.8	0.4	0.1	0.1	0.4	-	-	0.1	0.1	96	130
Italy, Lecco	2.9	0.6	-	-	-	-	-	0.2	-	30	49
Italy, Lombardy, South, Pavia	3.4	0.2	0.2	0.7	-	0.3	-	-	-	62	85
Italy, Mantua	3.6	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-	40	60
Italy, Milan	3.5	0.6	0.5	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	586	709
Italy, Modena	3.8	0.2	0.1	0.4	0.2	-	0.0	-	0.1	126	190
Italy, Monza	3.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.4	-	0.0	-	161	207
Italy, Naples	2.8	0.5	0.4	0.3	0.3	-	-	0.3	0.1	78	114
Italy, Nuoro	2.4	0.5	-	0.1	0.4	0.1	-	-	-	27	46
Italy, Palermo	3.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	-	0.1	0.1	169	270
Italy, Parma	3.7	0.5	0.4	0.3	-	-	-	0.2	0.1	84	130
Italy, Piacenza	2.3	0.3	0.3	0.4	0.4	-	-	0.1	-	31	53
Italy, Ragusa and Caltanissetta	2.5	0.3	0.4	0.1	0.4	0.3	-	-	0.2	64	124
Italy, Reggio Emilia	4.0	0.4	0.4	0.3	0.5	-	-	-	-	102	142
Italy, Romagna	3.0	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	-	0.1	-	196	380
Italy, Sassari	2.0	0.1	0.3	-	0.1	-	-	-	1.2	51	92
Italy, Sondrio	2.9	0.5	0.5	0.6	0.6	-	-	0.3	-	32	55
Italy, South Tyrol	4.4	1.4	0.4	0.1	-	-	-	-	0.1	64	70
Italy, Syracuse	2.9	0.3	0.2	0.4	0.1	-	0.2	-	0.4	58	104
Italy, Taranto	3.1	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	-	-	0.0	70	104
Italy, Trento	3.1	0.5	0.1	0.2	0.2	-	-	-	0.1	40	58
Italy, Turin	3.2	0.6	0.2	0.3	0.6	0.1	-	0.1	0.0	363	610
Italy, Umbria	3.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	-	133	199
Italy, Varese	3.9	0.2	0.4	0.3	0.4	-	0.0	-	-	162	236
Italy, Veneto	3.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	255	402
Latvia	3.9	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	-	0.2	0.1	187	303
Lithuania	4.1	0.3	0.2	0.1	0.2	-	-	0.1	0.1	479	699
Malta	3.2	0.1	0.5	0.7	0.5	-	0.1	0.2	0.6	87	90
*The Netherlands	4.0	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3086	3641
Norway	3.9	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	939	1137
Poland, Greater Poland	3.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	481	696
Poland, Kielce	2.8	0.5	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	191	319
Poland, Lower Silesia	3.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	2.4	652	698
*Poland, Lublin	3.1	0.5	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	362	484
Poland, Podkarpackie	2.4	0.6	0.2	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	257	437
Portugal, Azores	2.5	0.6	0.3	-	0.6	-	-	-	-	23	36
Russian Federation, Arkhangelsk	2.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	112	166
Russian Federation, Chelyabinsk	1.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	2.7	456	489
*Russian Federation, Karelia	0.8	0.1	0.2	0.7	0.1	0.1	-	0.1	1.6	60	92
Russian Federation, Samara	3.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	391	550
Slovakia	4.5	0.4	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	-	578	747
Slovenia	3.7	0.6	0.2	0.2	0.4	-	-	0.1	-	334	377

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Male (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Europe (contd)											
Spain, Albacete	1.9	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>	<i>1.2</i>	-	-	-	-	27	48
Spain, Asturias	3.1	0.8	0.2	0.3	0.2	0.4	0.0	-	0.0	117	157
Spain, Basque Country	3.9	0.3	0.2	0.2	0.5	0.1	-	0.0	0.1	418	587
Spain, Canary Islands	3.1	0.6	0.2	0.6	0.2	0.1	-	0.0	0.0	228	267
Spain, Castellón	2.6	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	0.9	0.5	0.1	-	-	0.0	89	117
Spain, Ciudad Real	3.2	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	0.7	0.3	0.3	-	0.1	0.1	67	80
Spain, Cuenca	3.8	<i>0.9</i>	<i>0.3</i>	<i>0.4</i>	-	0.2	-	-	-	30	47
Spain, Girona	3.0	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	0.3	0.2	0.3	-	0.1	-	102	156
Spain, Granada	3.0	0.6	0.3	0.4	0.1	-	-	0.1	-	131	180
Spain, La Rioja	3.8	-	0.1	0.2	0.4	-	-	0.1	-	50	75
Spain, Mallorca	3.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	-	0.1	-	108	136
Spain, Murcia	2.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	-	0.2	-	131	178
Spain, Navarra	5.1	<i>0.6</i>	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	0.1	0.2	-	0.1	-	84	121
Spain, Tarragona	3.9	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	0.2	0.6	-	-	-	-	137	187
Switzerland, Fribourg	4.6	<i>0.8</i>	<i>0.9</i>	-	0.5	0.3	-	-	-	61	65
Switzerland, Geneva	3.5	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	-	0.3	-	79	91
Switzerland, Graubünden and Glarus	3.3	<i>0.7</i>	<i>0.5</i>	0.3	0.1	0.2	-	-	-	45	63
Switzerland, Neuchâtel	1.8	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	0.1	0.2	-	18	25
Switzerland, St Gall–Appenzell	3.9	0.9	0.2	0.1	-	-	-	-	-	98	115
Switzerland, Ticino	3.5	<i>0.4</i>	<i>0.4</i>	0.7	-	-	-	0.1	-	57	66
Switzerland, Valais	4.8	<i>0.8</i>	<i>0.1</i>	0.1	0.1	-	0.2	0.7	-	68	77
Switzerland, Vaud	3.6	1.2	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	135	152
Switzerland, Zurich	4.6	0.4	0.5	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	-	285	321
Ukraine	2.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	4187	6429
UK	3.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	9936	14050
UK, England	3.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	8295	11711
UK, England, East	3.6	0.7	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	977	1316
UK, England, East Midlands	4.0	0.3	0.2	0.1	0.2	-	-	0.0	0.1	767	1057
UK, England, London	3.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	998	1364
UK, England, North East	4.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	-	0.2	-	446	594
UK, England, North West	3.7	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	1173	1597
UK, England, South West	3.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.1	799	1385
UK, England, South East	3.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1381	1985
UK, England, West Midlands	3.9	0.5	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	951	1169
UK, England, Yorkshire and The Humber	3.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	803	1244
UK, Northern Ireland	3.1	0.7	0.1	0.1	0.5	0.1	-	0.1	0.1	243	384
UK, Scotland	3.7	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	842	1166
UK, Wales	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	556	789
Oceania											
Australia	4.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	4314	4899
Australia, Australian Capital Territory	3.5	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.6</i>	0.1	0.1	-	-	-	50	59
Australia, New South Wales	4.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	1387	1547
Australia, Northern Territory	3.1	<i>0.3</i>	<i>0.5</i>	-	-	-	-	-	-	24	27
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	2.7	<i>0.4</i>	<i>0.8</i>	-	-	-	-	-	-	19	22
Australia, Northern Territory: Indigenous	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Australia, Queensland	4.1	0.7	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	785	918
Australia, South Australia	4.3	0.6	0.3	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	318	387
Australia, Tasmania	6.0	1.1	0.4	-	0.3	-	-	0.1	-	138	151
Australia, Victoria	5.1	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	-	1200	1346
Australia, Western Australia	3.6	1.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	412	464
*France, New Caledonia	2.3	<i>1.1</i>	-	0.2	0.4	-	0.2	0.4	-	24	26
New Zealand	4.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.0	707	878
*New Zealand: Maori	3.6	<i>0.5</i>	<i>0.1</i>	0.1	0.2	0.1	-	0.2	-	64	75
*New Zealand: Pacific Islander	3.0	<i>0.3</i>	<i>0.4</i>	-	0.4	-	-	0.3	-	30	42
USA, Hawaii	2.7	0.4	0.2	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	149	172
*USA, Hawaii: White	5.2	<i>0.5</i>	<i>0.1</i>	0.1	-	-	-	-	-	67	75
*USA, Hawaii: Japanese	0.7	<i>0.7</i>	-	-	-	-	-	-	-	11	16
*USA, Hawaii: Chinese	0.8	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>	-	-	-	-	-	-	5	7
*USA, Hawaii: Hawaiian	3.0	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	-	0.4	-	-	0.3	-	30	33
*USA, Hawaii: Filipino	1.2	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	0.8	-	0.3	-	-	18	21
*USA, Pacific Islands	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	5	11

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Africa											
*Algeria, Sétif	1.3	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.7	59	63
*Algeria, Batna	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	11	43
*Kenya, Nairobi	1.4	0.3	-	0.4	0.1	0.0	-	0.1	-	65	81
Seychelles	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
*South Africa, Eastern Cape	0.1	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	6	9
*Uganda, Kyadondo County	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	7	50
*Zimbabwe, Harare: African	0.6	-	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	13	40
Central and South America											
Argentina, Chaco	1.5	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3	65	80
Argentina, Entre Ríos Province	1.0	0.2	-	0.6	-	0.2	-	0.0	0.2	51	69
Argentina, Córdoba	1.5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	147	202
Argentina, Mendoza	1.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.1	113	203
Argentina, Tierra del Fuego	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	5	7
Brazil, Aracaju	1.4	0.3	0.2	0.1	0.5	0.1	-	-	-	37	54
Brazil, Curitiba	2.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	130	191
Brazil, Florianópolis	3.3	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.2	29	36
*Brazil, Goiânia	2.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	137	179
Brazil, Jaú	1.4	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	9	17
Brazil, Poços de Caldas	2.7	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	12	16
*Chile, Region of Antofagasta	0.6	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	8	19
Chile, Bío Bío Province	0.9	0.3	-	0.1	0.1	-	0.1	0.3	-	20	40
Chile, Concepción	1.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	-	0.2	-	39	73
*Chile, Valdivia	1.6	0.1	-	-	0.2	0.2	-	0.1	-	20	30
Colombia, Cali	1.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	187	231
Colombia, Bucaramanga	2.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.2	94	119
*Colombia, Manizales	1.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	13	18
Colombia, Pasto	1.8	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.2	0.2	33	46
Costa Rica	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	175	246
Ecuador, Cuenca	1.4	0.3	0.1	-	0.2	-	-	0.1	-	27	38
Ecuador, Guayaquil	1.6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.0	141	207
*Ecuador, Loja	1.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	6	14
*Ecuador, Manabí	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	28	55
Ecuador, Quito	1.9	0.5	0.1	0.1	0.3	-	-	0.1	0.2	122	171
*France, Martinique	1.2	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	0.1	-	28	32
*French Guiana	0.3	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	5	18
*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.7	0.2	0.3	-	0.3	-	-	0.1	-	20	23
*Peru, Lima	1.2	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	328	542
USA, Puerto Rico	1.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	305	361
Uruguay	1.5	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	-	0.0	-	261	470
North America											
*Canada, Alberta	2.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	373	459
Canada, British Columbia	2.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	-	532	664
Canada, Manitoba	2.4	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	132	181
*Canada, New Brunswick	3.0	0.2	0.0	-	0.2	0.1	-	0.1	-	98	131
*Canada, Newfoundland and Labrador	3.5	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	75	90
*Canada, Northwest Territories	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
*Canada, Nova Scotia	2.7	0.7	0.1	0.3	0.1	-	-	0.1	-	135	167
*Canada, Nunavut	2.6	-	-	-	-	1.1	-	-	-	3	3
*Canada, Ontario	2.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	1581	2237
*Canada, Prince Edward Island	1.5	0.2	0.3	-	0.5	-	-	-	-	12	18
Canada, Saskatchewan	2.8	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	-	130	155
*Canada, Yukon	1.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	3	3
USA	2.8	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	38393	46510
USA: White	3.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	34139	41221
USA: Black	1.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2818	3532
USA, NPCR	2.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	36484	44175
USA, NPCR: White	3.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	32364	39065
USA, NPCR: Black	1.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2775	3471
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	1.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	968	1157
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	173	204
USA, SEER (18 registries)	2.7	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	10079	12116
*USA, SEER (18 registries): White	3.0	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	8649	10371
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	3.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	7384	8890
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	2.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1265	1481
*USA, SEER (18 registries): Black	1.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	752	919
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	1.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	553	669
USA, SEER (9 registries)	2.8	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3567	4321
*USA, SEER (9 registries): White	3.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3048	3683
*USA, SEER (9 registries): Black	1.9	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	268	326
USA, Alabama	2.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	631	753
USA, Alabama: White	3.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	541	641
USA, Alabama: Black	1.6	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0	84	106
USA, Alaska	3.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	-	0.2	-	77	88
USA, Alaska: Alaska Natives	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14
USA, Arizona	2.8	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	808	1002
USA, Arizona: White	3.0	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	760	941
USA, Arizona: Black	1.1	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	14	17
USA, Arizona: American Indian	0.8	0.2	0.1	0.1	-	0.1	-	0.1	-	13	17
USA, Arkansas	2.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-	348	448
USA, Arkansas: White	2.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	-	312	399
USA, Arkansas: Black	1.6	0.4	0.3	-	0.2	-	-	0.1	-	33	45

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
North America (contd)											
USA, California	2.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4005	4763
USA, California: White	2.8	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3386	4034
USA, California: Black	1.7	0.2	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	188	221
USA, California: American Indian	1.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	26	29
USA, California, Los Angeles County	2.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.0	-	898	1049
*USA, California, Los Angeles County: White	2.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	724	838
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	2.9	0.4	0.1	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	418	491
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	1.8	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	306	347
*USA, California, Los Angeles County: Black	1.8	0.2	0.3	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.0</i>	71	81
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	1.3	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	-	-	20	26
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	1.5	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	21	25
*USA, California, Los Angeles County: Korean	0.5	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	-	11	14
USA, California, San Francisco Bay Area	2.7	0.4	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	514	633
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	3.1	0.4	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	384	478
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	3.3	0.6	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	322	399
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	2.0	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	62	79
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	1.9	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	-	33	44
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	1.3	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	-	-	26	29
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	1.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	-	12	15
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	2
USA, Colorado	2.6	0.6	0.2	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	-	581	729
USA, Colorado: White	2.7	0.6	0.2	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	-	551	691
USA, Colorado: Black	1.5	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	-	12	18
USA, Connecticut	2.9	0.4	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	480	593
*USA, Connecticut: White	3.1	0.5	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	444	546
*USA, Connecticut: Black	1.9	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	26	35
USA, Delaware	2.8	0.6	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	127	158
USA, Delaware: White	3.1	0.6	<i>0.2</i>	-	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	106	133
USA, Delaware: Black	1.6	<i>0.5</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	<i>0.3</i>	-	-	-	17	21
USA, Florida	2.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	2524	3025
USA, Florida: White	2.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	2288	2734
USA, Florida: Black	1.6	0.1	0.1	0.2	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	201	249
USA, Georgia	2.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1049	1278
USA, Georgia: White	3.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	801	976
USA, Georgia: Black	1.9	0.1	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	224	271
USA, Georgia, Atlanta	2.3	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	317	389
*USA, Georgia, Atlanta: White	2.7	0.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	199	254
*USA, Georgia, Atlanta: Black	2.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	106	120
USA, Idaho	2.5	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	161	204
USA, Illinois	2.9	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1645	1932
USA, Illinois: White	3.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	1458	1707
USA, Illinois: Black	1.7	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	132	162
USA, Indiana	2.9	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	-	834	994
USA, Indiana: White	3.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	-	791	938
USA, Indiana: Black	1.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	-	34	45
USA, Iowa	3.5	0.5	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	440	551
USA, Kentucky	3.2	0.4	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	603	769
USA, Louisiana	2.5	0.5	0.3	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	528	613
USA, Louisiana: White	3.0	0.7	0.4	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	426	484
USA, Louisiana: Black	1.6	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	96	121
USA, Louisiana, New Orleans	1.8	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	0.2	<i>0.3</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	78	94
*USA, Louisiana, New Orleans: White	2.0	<i>0.8</i>	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	0.2	<i>0.4</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	55	61
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	1.5	<i>0.4</i>	-	-	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	22	32
USA, Maine	3.0	0.9	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	201	238
USA, Maryland	2.6	0.3	0.3	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	670	809
USA, Maryland: White	3.1	0.3	0.3	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	504	609
USA, Maryland: Black	1.8	0.2	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	140	165
USA, Massachusetts	3.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	947	1103
USA, Massachusetts: White	3.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	877	1023
USA, Massachusetts: Black	1.8	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	-	-	39	46
USA, Michigan	2.9	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1323	1581
USA, Michigan: White	3.0	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	1171	1400
USA, Michigan: Black	1.9	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	120	144
USA, Michigan, Detroit	2.7	0.5	0.1	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	504	592
*USA, Michigan, Detroit: White	3.0	0.6	<i>0.1</i>	0.2	0.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	406	475
*USA, Michigan, Detroit: Black	1.8	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	82	98
USA, Minnesota	3.3	0.6	0.3	0.1	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	746	785
USA, Mississippi	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	365	437
USA, Missouri	2.6	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	794	959
USA, Missouri: White	2.9	0.8	0.3	0.1	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	748	889
USA, Missouri: Black	1.1	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	39	59
USA, Montana	2.9	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	-	-	-	<i>0.0</i>	136	164
USA, Nebraska	2.9	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	246	319
USA, Nebraska: White	3.0	0.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	233	302
USA, Nebraska: Black	2.1	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.7</i>	-	-	-	-	-	9	13
USA, Nevada	2.2	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	259	318
USA, Nevada: White	2.4	0.3	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	225	275
USA, Nevada: Black	1.4	<i>0.5</i>	-	-	0.2	-	-	-	-	14	20
USA, New Hampshire	3.2	0.5	0.3	0.3	0.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	203	239
USA, New Jersey	2.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1147	1380
USA, New Jersey: White	3.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1004	1199
USA, New Jersey: Black	1.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	86	111
USA, New Mexico	2.0	0.3	0.4	0.2	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	0.1	212	254
*USA, New Mexico: White	2.2	0.3	0.4	0.2	0.0	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	199	236
*USA, New Mexico: Hispanic White	1.7	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	0.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	67	81
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	2.5	0.4	0.5	0.2	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	132	155

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases		
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total	
North America (contd)												
USA, New York State	2.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	2482	2961	
USA, New York State: White	3.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	2113	2509	
USA, New York State: Black	1.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	236	296	
USA, North Carolina	2.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1206	1424	
USA, North Carolina: White	3.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1025	1202	
USA, North Carolina: Black	1.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	154	190	
USA, North Dakota	2.4	0.4	0.1	0.0	0.4	-	-	-	-	78	95	
USA, Ohio	2.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1409	1864	
USA, Ohio: White	2.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1287	1704	
USA, Ohio: Black	1.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.0	106	142	
USA, Oklahoma	2.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	427	569	
USA, Oklahoma: White	2.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	357	493	
USA, Oklahoma: Black	2.2	0.3	0.4	0.3	0.6	-	-	-	-	30	34	
USA, Oregon	3.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	562	671	
USA, Oregon: White	3.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	530	632	
USA, Oregon: Black	1.2	-	0.9	-	-	-	-	-	-	4	6	
USA, Pennsylvania	3.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1808	2241	
USA, Pennsylvania: White	3.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1682	2062	
USA, Pennsylvania: Black	1.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	-	-	93	121	
USA, Rhode Island	2.7	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	138	153	
USA, Rhode Island: White	2.9	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	133	148	
USA, Rhode Island: Black	2.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
USA, South Carolina	2.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	543	663	
USA, South Carolina: White	3.0	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	451	549	
USA, South Carolina: Black	1.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	0.1	-	88	107	
USA, South Dakota	2.9	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.1	-	102	134	
USA, Tennessee	3.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	880	1068	
USA, Tennessee: White	3.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	793	957	
USA, Tennessee: Black	1.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	78	99	
USA, Texas	2.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	2692	3397	
USA, Texas: White	2.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	2412	3037	
USA, Texas: Black	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.0	213	278	
USA, Utah	3.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	327	378	
USA, Vermont	2.5	0.9	0.4	-	0.2	0.2	0.1	-	-	97	108	
USA, Virginia	2.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	-	961	1157	
USA, Virginia: White	3.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-	826	987	
USA, Virginia: Black	1.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	-	0.1	-	106	134	
USA, Washington State	3.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	-	941	1135	
USA, Washington, Seattle	3.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	-	0.1	-	674	807	
USA, West Virginia	3.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	-	0.1	0.0	261	317	
USA, Wisconsin	3.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	798	965	
USA, Wisconsin: White	3.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	758	901	
USA, Wisconsin: Black	1.0	0.2	0.2	-	0.1	-	-	-	-	16	24	
USA, Wyoming	3.2	0.9	0.2	0.2	-	0.1	-	-	-	79	91	
Asia												
Bahrain: Bahraini	0.9	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	20	26	
Brunei Darussalam	0.3	-	-	0.2	0.2	0.3	-	-	-	4	6	
China, Anshan City	0.5	0.0	0.0	0.6	-	0.0	-	0.3	0.4	97	181	
China, Beijing	1.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.2	-	489	758	
China, Benxi	0.3	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.9	43	81	
China, Cixian County	0.4	-	0.1	1.5	-	0.1	-	0.2	-	33	36	
China, Guangzhou	0.7	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	231	299	
China, Guanyun	0.1	-	-	0.5	-	0.1	-	-	0.6	36	121	
China, Haimen County	0.2	0.1	0.1	0.9	0.2	-	-	0.3	0.3	62	134	
China, Hangzhou City	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	-	0.2	1.1	402	806	
China, Harbin City, Nangang District	0.5	-	-	0.4	-	0.2	-	-	0.3	44	96	
China, Hefei	0.4	0.0	-	0.3	0.2	0.1	-	0.3	0.3	58	123	
China, Hengdong	0.5	0.1	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.2	24	46	
China, Hong Kong	0.9	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	-	370	427	
*China, Huaiyin District, Huai'an	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.1	22	51	
China, Jiangmen	0.4	-	-	0.2	0.3	0.1	-	0.3	-	12	22	
China, Jianhu County	0.1	-	-	0.2	-	0.3	-	-	0.2	9	36	
China, Jiashan County	0.6	-	-	0.8	-	-	-	0.1	-	23	50	
China, Jiaxing City	0.2	-	-	0.4	-	0.1	0.0	0.2	1.3	36	98	
China, Lianyungang	0.1	-	0.0	0.4	-	-	0.1	0.2	0.5	35	78	
China, Linzhou County	0.2	0.1	-	0.6	-	-	-	0.2	-	33	217	
China, Liuzhou	0.8	-	-	0.3	-	-	-	-	-	27	62	
China, Maanshan	0.3	0.1	-	0.8	0.1	-	-	0.3	-	28	36	
China, Qidong County	0.1	-	-	0.4	-	-	-	0.0	0.5	49	189	
China, Shanghai City	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	400	835	
China, Shenyang	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	-	0.0	0.6	145	263	
*China, Shexian County	0.6	0.2	0.1	1.3	-	0.2	-	0.1	0.2	26	47	
China, Sheyang	-	-	-	-	0.0	-	-	-	1.1	35	149	
China, Tongling City	0.1	0.1	0.2	1.1	-	-	-	-	-	18	38	
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	432	736	
China, Wuxi	0.3	0.1	0.0	0.4	-	0.1	0.0	0.5	-	71	175	
China, Xianju	0.1	-	-	0.6	-	0.2	-	-	0.8	11	25	
China, Xiping	0.6	0.1	-	0.1	-	-	0.1	-	-	12	62	
China, Yanshi	0.3	-	-	1.8	-	-	-	0.4	-	25	65	
China, Yanting County	-	-	0.1	0.7	0.3	-	0.3	-	-	21	40	
China, Yueyanglou	1.1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	13	31	
China, Zhongshan City	0.6	0.0	0.2	0.3	0.1	0.3	-	0.3	-	36	48	
China, Zhuhai	0.1	0.2	-	0.3	-	0.1	0.2	0.2	-	19	57	

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Asia (contd)											
*India, Ahmedabad	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	23	23
*India, Bangalore	1.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	-	<i>0.0</i>	-	392	440
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	8	14
*India, Bhopal	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	54	69
*India, Cachar	<i>0.0</i>	-	-	-	-	-	-	<i>0.1</i>	-	4	6
*India, Chennai	0.9	0.1	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	0.1	175	245
*India, Dindigul, Ambilikkai	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	26	38
*India, Kamrup Urban District	0.6	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.0</i>	22	32
*India, Kollam	0.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	82	137
*India, Mizoram	-	-	-	<i>0.0</i>	-	-	-	-	<i>0.0</i>	2	29
*India, Mumbai	1.0	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.1	599	635
*India, Poona	1.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	-	147	166
*India, Sikkim State	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
*India, Tripura	0.3	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	22	29
*India, Trivandrum	0.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	57	74
*India, Wardha	0.2	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	12	14
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	1.4	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	69	135
Israel	2.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	807	1034
*Israel: Jews	2.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	661	847
*Israel: Non-Jews, Arab	2.0	0.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	102	132
*Israel: Non-Jews, Other	3.3	<i>0.6</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	-	-	-	-	44	55
Japan, Aichi Prefecture	0.8	0.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	394	510
Japan, Fukui Prefecture	1.1	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	56	90
Japan, Hiroshima Prefecture	0.9	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	172	208
Japan, Miyagi Prefecture	0.8	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	71	90
Japan, Nagasaki Prefecture	0.8	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	94	111
Japan, Niigata Prefecture	0.8	0.2	0.3	0.2	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.2</i>	-	149	191
Japan, Osaka Prefecture	1.0	0.1	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	510	724
Japan, Tochigi Prefecture	0.9	0.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	105	133
Japan, Yamagata Prefecture	1.0	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	79	99
*Jordan: Jordanians	1.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	268	309
Republic of Korea	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2540	3732
Republic of Korea, Busan	0.9	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	0.1	<i>0.0</i>	164	283
Republic of Korea, Daegu	0.8	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	115	158
Republic of Korea, Daejeon	0.9	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	71	105
Republic of Korea, Gwangju	0.9	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	64	93
Republic of Korea, Incheon	0.9	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	135	212
Republic of Korea, Jeju-do	1.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	37	51
Republic of Korea, Seoul	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	547	735
Republic of Korea, Ulsan	0.9	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	50	81
Kuwait	1.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	77	90
Kuwait: Kuwaitis	1.5	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	-	44	53
Kuwait: Non-Kuwaitis	1.0	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	33	37
*Malaysia, Penang	0.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	0.3	-	0.2	-	36	46
*Malaysia, Penang: Chinese	<i>0.6</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	-	0.2	-	16	20
*Malaysia, Penang: Malay	<i>1.0</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	0.2	-	14	17
*Malaysia, Penang: Indian	<i>1.6</i>	-	-	-	-	<i>1.1</i>	-	-	-	6	9
*Philippines, Manila	0.5	0.1	<i>0.1</i>	0.2	0.1	0.1	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	156	235
*Philippines, Rizal	0.6	0.1	<i>0.0</i>	0.2	0.1	0.1	-	<i>0.0</i>	0.1	185	277
Qatar: Qatari	<i>1.8</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	9	11
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	1.0	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	145	166
Thailand, Bangkok	0.7	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	-	141	261
Thailand, Chiang Mai	0.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	41	85
Thailand, Chonburi	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	<i>0.1</i>	-	35	61
Thailand, Khon Kaen	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	45	70
Thailand, Lampang	0.8	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.1</i>	-	-	-	-	16	43
*Thailand, Lopburi Province	0.6	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	21	57
Thailand, Songkhla	0.8	-	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	47	67
Turkey, Antalya	2.4	0.4	0.3	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	183	234
Turkey, Bursa	1.7	0.3	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	0.2	202	245
Turkey, Edirne	1.7	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	32	43
Turkey, Erzurum	1.4	-	<i>0.2</i>	-	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	0.3	0.3	26	45
Turkey, Eskisehir	2.6	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.5	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.0</i>	1.1	107	108
Turkey, Izmir	2.2	0.4	0.3	0.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	0.1	419	538
Turkey, Samsun	2.5	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	123	131
Turkey, Trabzon	2.0	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	0.2	0.2	0.2	-	<i>0.1</i>	0.2	73	89
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	77	191
Europe											
Austria	2.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	<i>0.0</i>	0.1	0.1	1137	1475
Austria, Carinthia	2.7	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	0.2	84	92
Austria, Tyrol	3.1	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	110	120
Austria, Vorarlberg	3.0	<i>0.9</i>	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	58	67
*Belarus	2.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.2	1086	1252
*Belgium	2.8	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	-	1576	1696
Bulgaria	2.7	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	-	976	1468
Croatia	2.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	554	1196
Cyprus	2.1	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	0.2	0.2	-	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	85	118
Czech Republic	2.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.1</i>	0.2	0.1	1391	1986
Denmark	2.7	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.2	0.2	850	1078
Estonia	2.7	0.4	0.4	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	167	265

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Europe (contd)											
*France, Bas-Rhin	1.4	1.2	0.2	0.4	-	-	0.1	0.1	-	103	129
*France, Calvados	2.9	0.4	0.2	0.3	0.1	-	-	-	-	94	131
*France, Doubs	2.0	1.1	0.2	0.3	0.1	-	-	0.1	-	75	85
*France, Gironde	2.6	0.6	0.1	0.1	0.2	-	-	0.0	-	215	258
*France, Haut-Rhin	2.0	0.9	0.1	0.3	0.1	-	-	-	-	92	106
*France, Hérault	1.6	1.3	0.2	0.4	0.4	0.2	-	0.2	-	142	189
*France, Isère	2.2	1.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	168	207
*France, Lille-Métropole	1.9	1.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	-	-	90	120
*France, Limousin	2.6	0.4	0.1	0.3	-	-	-	-	-	48	61
*France, Loire-Atlantique	2.0	0.9	0.2	0.1	0.2	-	0.0	0.0	-	161	203
*France, Manche	1.3	1.0	0.1	0.2	0.6	-	-	0.1	-	52	71
*France, Somme	1.6	0.8	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	57	86
*France, Tarn	2.9	0.8	-	0.2	0.6	0.5	-	0.1	0.0	76	92
*France, Territoire de Belfort	2.2	1.3	-	-	0.5	-	0.4	-	-	18	24
*France, Vendée	2.0	1.1	0.4	-	0.4	0.0	-	-	-	95	114
Germany, Bavaria	2.7	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1740	2290
Germany, Bremen	3.0	0.3	0.2	-	0.3	0.2	0.1	0.4	0.0	99	117
Germany, Hamburg	3.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	317	362
Germany, Lower Saxony	2.4	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	959	1487
Germany, Munich	2.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.1	-	722	871
*Germany, North Rhine-Westphalia	2.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	2041	3754
Germany, Rhineland-Palatinate	1.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	-	405	616
Germany, Saarland	2.0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.0	122	151
*Germany, Schleswig-Holstein	2.9	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	-	0.1	-	405	541
Iceland	2.4	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	30	39
Ireland	2.6	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	547	738
*Italy, Aosta Valley	2.2	0.4	0.0	0.3	-	-	-	-	-	16	30
Italy, Barletta	1.9	0.2	-	0.0	0.2	0.2	-	-	-	25	49
Italy, Bergamo	2.3	0.3	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	-	108	177
Italy, Biella	1.3	0.2	1.2	0.1	-	0.6	-	0.1	-	22	37
Italy, Caserta	2.4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	66	104
Italy, Catania, Messina, and Enna	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.1	-	164	320
Italy, Como	2.4	0.3	0.7	0.0	0.7	-	-	0.1	-	69	95
Italy, Cremona	2.9	0.0	0.2	0.6	-	0.5	-	-	-	31	45
Italy, Ferrara	1.7	0.4	0.3	0.2	0.8	-	-	0.1	-	42	83
Italy, Florence and Prato	1.5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	-	0.0	0.0	77	159
Italy, Friuli-Venezia Giulia	2.7	0.1	0.2	0.3	-	0.0	-	0.1	0.0	82	175
Italy, Latina	1.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.1	57	100
Italy, Lecco	1.6	0.7	0.6	0.2	-	-	-	0.2	-	24	39
Italy, Lombardy, South, Pavia	2.3	0.1	0.1	0.2	-	0.3	-	-	-	40	69
Italy, Mantua	2.4	0.2	0.1	0.2	-	0.0	-	0.2	-	30	49
Italy, Milan	2.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	481	608
Italy, Modena	2.2	0.3	0.1	0.3	0.1	-	-	-	0.1	84	132
Italy, Monza	2.0	0.7	0.3	0.0	-	0.1	-	0.0	0.1	112	169
Italy, Naples	2.0	0.6	0.4	0.4	0.5	-	-	0.3	-	65	100
Italy, Nuoro	2.8	0.3	-	-	0.2	-	0.0	-	-	32	46
Italy, Palermo	2.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	121	226
Italy, Parma	2.3	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	-	51	98
Italy, Piacenza	2.3	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	24	45
Italy, Ragusa and Caltanissetta	2.3	0.1	0.2	0.3	-	-	-	0.0	-	50	103
Italy, Reggio Emilia	2.4	0.2	0.2	-	0.3	0.1	-	0.1	-	65	112
Italy, Romagna	2.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	130	330
Italy, Sassari	1.3	0.4	-	-	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	33	62
Italy, Sondrio	2.0	0.2	0.2	-	-	-	-	0.1	0.1	23	39
Italy, South Tyrol	2.8	1.3	0.2	-	-	-	-	0.1	-	52	64
Italy, Syracuse	1.6	0.2	-	0.1	-	-	0.3	0.1	0.2	38	76
Italy, Taranto	2.1	0.6	0.4	0.2	-	0.2	-	0.1	0.1	60	100
Italy, Trento	1.7	-	0.4	0.2	0.3	0.2	-	-	-	23	44
Italy, Turin	1.8	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	-	0.1	0.0	274	544
Italy, Umbria	1.9	0.6	0.2	0.6	0.3	0.6	-	0.0	0.0	104	183
Italy, Varese	2.5	0.6	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	114	181
Italy, Veneto	2.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	186	331
Latvia	3.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	187	324
Lithuania	3.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	522	809
Malta	2.3	0.1	0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.4	57	62
*The Netherlands	2.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	-	2132	2660
Norway	3.0	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	678	839
Poland, Greater Poland	2.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	421	665
Poland, Kielce	2.2	0.3	0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.1	-	145	276
Poland, Lower Silesia	2.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	2.0	616	685
*Poland, Lublin	2.6	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	320	419
Poland, Podkarpackie	2.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	229	461
Portugal, Azores	1.0	0.2	0.6	-	-	-	-	0.2	-	13	26
Russian Federation, Arkhangelsk	1.9	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	113	205
Russian Federation, Chelyabinsk	1.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	2.1	470	533
*Russian Federation, Karelia	0.6	-	0.0	0.4	0.1	-	-	0.1	1.7	59	102
Russian Federation, Samara	1.8	0.2	0.2	0.1	0.4	0.0	0.1	0.2	0.3	316	482
Slovakia	3.0	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	-	464	650
Slovenia	2.6	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	-	266	315

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Brain and central nervous system (C71-72) - Female (contd)**

	Gliomas				Embryonal		Other neuro	Other	Unspec.	Number of cases	
	Astro.	Oligo.	Epend.	Other	Medullobl.	Other				MV	Total
Europe (contd)											
Spain, Albacete	1.8	<i>0.3</i>	<i>0.7</i>	-	<i>0.8</i>	<i>0.4</i>	-	-	<i>0.0</i>	21	40
Spain, Asturias	2.1	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	-	92	132
Spain, Basque Country	2.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	313	480
Spain, Canary Islands	2.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	-	156	193
Spain, Castellón	1.5	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.5</i>	<i>0.3</i>	-	-	0.1	0.1	59	84
Spain, Ciudad Real	2.9	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	-	-	0.2	60	79
Spain, Cuenca	3.0	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	0.7	-	20	34
Spain, Girona	2.4	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	0.0	-	78	115
Spain, Granada	2.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	-	0.2	-	102	163
Spain, La Rioja	3.4	0.3	0.0	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	-	52	74
Spain, Mallorca	2.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	-	0.0	-	69	91
Spain, Murcia	3.1	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	-	0.1	-	120	156
Spain, Navarra	2.8	<i>0.7</i>	<i>0.4</i>	<i>0.5</i>	-	<i>0.5</i>	-	-	-	58	102
Spain, Tarragona	2.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	0.1	0.1	86	137
Switzerland, Fribourg	2.0	<i>0.9</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	-	-	-	-	32	44
Switzerland, Geneva	2.1	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	0.2	-	57	64
Switzerland, Graubünden and Glarus	1.9	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	0.1	-	-	26	35
Switzerland, Neuchâtel	2.0	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.7</i>	-	-	-	-	16	24
Switzerland, St Gall–Appenzell	1.9	0.6	0.5	-	0.1	-	-	-	-	65	80
Switzerland, Ticino	3.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	-	0.2	-	54	73
Switzerland, Valais	2.0	<i>0.5</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	-	0.1	-	35	49
Switzerland, Vaud	1.8	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	-	0.1	-	87	98
Switzerland, Zurich	2.9	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	-	-	-	196	230
Ukraine	1.7	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	3733	5768
UK	2.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	6587	10265
UK, England	2.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	5496	8616
UK, England, East	2.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	611	946
UK, England, East Midlands	2.7	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	558	832
UK, England, London	1.9	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	643	987
UK, England, North East	2.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	298	474
UK, England, North West	2.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	805	1194
UK, England, South West	1.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	512	998
UK, England, South East	2.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	958	1499
UK, England, West Midlands	2.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	-	0.1	0.0	602	821
UK, England, Yorkshire and The Humber	2.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	509	865
UK, Northern Ireland	1.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	149	241
UK, Scotland	2.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	-	566	863
UK, Wales	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	376	545
Oceania											
Australia	2.8	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	2938	3545
Australia, Australian Capital Territory	2.4	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	38	44
Australia, New South Wales	2.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	948	1115
Australia, Northern Territory	<i>0.6</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	-	0.2	-	8	12
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	<i>0.8</i>	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.4</i>	-	-	0.3	-	7	11
Australia, Northern Territory: Indigenous	-	-	-	<i>0.6</i>	-	-	-	-	-	1	1
Australia, Queensland	2.7	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	545	661
Australia, South Australia	2.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	-	0.0	-	215	278
Australia, Tasmania	2.6	<i>0.5</i>	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	66	85
Australia, Victoria	3.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	-	833	989
Australia, Western Australia	2.5	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	285	361
*France, New Caledonia	<i>1.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	10	12
New Zealand	2.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	471	615
*New Zealand: Maori	2.1	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	-	-	-	-	41	49
*New Zealand: Pacific Islander	1.8	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.4</i>	-	-	0.3	0.2	19	27
USA, Hawaii	1.5	0.3	0.1	0.1	0.3	-	-	0.1	-	99	124
*USA, Hawaii: White	2.8	<i>0.5</i>	-	<i>0.1</i>	<i>1.0</i>	-	-	-	-	49	60
*USA, Hawaii: Japanese	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	-	<i>0.4</i>	-	-	-	-	-	9	15
*USA, Hawaii: Chinese	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
*USA, Hawaii: Hawaiian	<i>1.1</i>	<i>0.6</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.3</i>	-	-	-	-	15	19
*USA, Hawaii: Filipino	1.2	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.3</i>	-	-	0.2	-	16	17
*USA, Pacific Islands	<i>0.1</i>	-	-	-	-	<i>0.2</i>	-	-	-	2	8

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.